

t6_tsep_1

(TMbyBEeEbN4gjpKrzPWpsSgFU7Dugoap5h5)

October 27, 2020

Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $g1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1_pre_topc X2 X0) \Rightarrow ((u1_struct_0 X1 = u1_struct_0 \\ & X2) \Rightarrow (g1_pre_topc (u1_struct_0 X1) (u1_pre_topc X1) = g1_pre_topc \\ & (u1_struct_0 X2) (u1_pre_topc X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_pre_topc X2 X0) \Rightarrow ((r1_tarski \\ & (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X2)) \Leftrightarrow (m1_pre_topc X1 X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X0)) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_pre_topc X2 X0) \Rightarrow (((m1_pre_topc \\ & X1 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X1)) \Rightarrow (g1_pre_topc (u1_struct_0 X1) (u1_pre_topc \\ & X1) = g1_pre_topc (u1_struct_0 X2) (u1_pre_topc X2)))))) \end{aligned}$$